


Kebá na makebisi



BATOLI

Toli eligi koloba ete likambo moko ebandi mpe likama ya noki-noki ezali te. Zala na boyebi ya makambo ya sika soki makambo ebongwani.



TALÁ MPE SALELA

Tala mpe Salela elingi koloba ete nivo ya likama ya komata ezali makasi. Bandenge ya bofandi ezo bongwana mpe esengeli obanda kosala ndenge mosusu mpo omibatela elongo na bato oyo olingaka.



LIKEBISI YA MBALAKATA

Likebisi ya mbalakata elingi koloba ete mbala mosusu ozali na likama mpe esengeli osala likambo kozánga kozela ata moke.



Maniata miike mizali miye oko kolanda mpo ozala na mambi ma kobongisela bato baye obatelaka, yomoko mpe mbóka nabino.

- » Bato baye babongisami bazali na mikano mpona ntángo ya bambalakata mpe keba na makebisi.
- » Soki moto moko atyaka yo motema to ozali na mposa ya lisalisi ya moto moko na tango ya mbalakata, taláka mbala na mbala mpe zala na myango misalemi.
- » Soki likebisi ya makasi mpenza libimi, yebá ndenge nini osala mpo obatela baninga nayo, libota nayo mpe bibwele, bazala na likama te.
- » **[GetReady.qld.gov.au](https://www.getready.qld.gov.au)** ezalí na biloko ya kosala mpo omibongisela na ntángo ya makama minene ya mokili.

Okoki kozwa makebisi mpo na makama ya ndenge na ndenge na Internet:

Mpela, mopepe makasi, cyclone

Likama ya guvernema ya mboka na bino tableau de bord, disaster.qld.gov.au/warnings mpe na ba chaîne ya media social ya mboka

Bopeli moto ya zamba

fire.qld.gov.au/Current-Incidents Babiro ya Leta ya Internet.

Eleki ndelo mabe Molunge

[qld.gov.au/health/conditions/health-alerts](https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts) mpe na ba chaîne ya media social ya mboka.

Radio ya esika na bino ekopanza makebisi mpo na makambo mingi.

disaster.qld.gov.au/watch-for-the-warnings